

Geeshsha maxaafa qeeri naatussi Shiishooga



Ganattiya,
Xosa lo"iya
ketaa



Xaafiiday: Edward Hughes

Kaleetidoy: Lazarus
Alastair Paterson


Xeeletidoy: Sarah S.

Wolaytattuawawu birshshiyay:
www.christian-translation.com


Giigisay: Bible for Children
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
Layisensiyaa: bayizeenashin ha xuufiya Coppe ottiyogeka,
Daarisiyogekka nee maata.

Yesusi ha sa'an dee"o wode ba erisyo ashkaratusi
ganattiyaba odiis. "Ta awaa ketaa" yaggidi
xeesiss, daro sohooy yan dee"iogaka
odiis. Wogganne lo'iya sohuwa.
Ganate woganne ha
sa'an dee"iya soho
ubbapeka
lo'yaga.




Yessusika taani inttiyo sohuwaa giigisanawu bayiss. Sohuwaa giigisoogaappe guyyiyan, taani de'iyooaan inttekka dee'ana mala, simmada yaada inttena taako ekka efaana yaagiis.




3

Yesusi hayquwappe dendidi gogadanika ganatiyaa biis. A erisyo ashkarati xeelishshin pudde dendidi sharan kametiaggis hegappe guyiyan etta ayfiyappe geemi aggiis.




4

Hegalape simin chrstaneti yesusi etasi gelido qala yana yaada efana gidoga hasayosona. Qopenanine daroti qopenan dingatyan yanawu dyogaka odis. Yesusi yanape koyro hayqida chrstanatuba qasi gesha qalay hasayidi qaxita yesusara danawu byoga odes.



5

Ajjuuta gesha maxaaffa gidon wurseta maxafay ganate aykena loi'iyakone oddes. Ubape daruwa xosa keta I gidyoge loi'yaba. Xoosay ubbaasan des shin a aratay ganatyan des.




6

Ganatyan dya kitanchadoyne haratika Xosa goynosona. Hegadanka xoosa amanidi hayqidagetii ganatyan dya ubayka goynosona. Xosa nashya mazamuretaka yexxosona.




7

Eti yexyo mazamuretupeka isoy "xaatta woraqataa ekkanaunne maatafaa peerada dooyanau neeyyo besses. Aissi giikko, neeni shuhettadasa. Neeni qommo ubbaappe, dumma dumma biitta qaala ubbaappe, yara ubbaappenne zare ubbaappe ne suuttan xoossaayyo asa wozadasa. (Ajjuutaa 5:9)




8

Gesha maxafasi wurseta sintay ganatyaba gidi "oraata yerusalame" yagees. Kehi kehipe wogganne gita dirssan direttis. Dirsai yasphphiidiyaa gyo al"o shuchchaa mala; birilledan phoolausu.




9

He gita kareti ubatoka gordetokona. Ane garsi gelidi xelos ... garsay uba loe'es gondoro! Gesha worqadan Katamay mulera worqape osetis. Ogeka atenan worqape osetis.




10

Kehipe lo'iyane geshsha deu'uwa shafay Xosa aratape gukkes. Shafasi na'u bagaraka deu'uwa mitati dosona hegetika ganate xalan dyageta. Ha mitay kehipe dumatyaga. Tamane nau'u duma ayfya ayfawusu, aginan aginan duma ayfawusu. Ha mite boncoto qasi deryasu xale.



11

Ganate agina woyko awa koyena. Xossa bonchoy gita fou'wara kummes. Hara po'oyka dena.




12

Ganatyan de"ya doa'ati atenan dumma. Ubbayka mezetagetane dosetyageta. Yashiyaa doa'ati gamoyka atenan boragadan maataa mees. Yesusika ta gesha deretun qohetokonane xayokona ges.



13

Ne xeelana dandayiyogadan nu yuushuwan ganatyappe pacciyabat de"osona. Yilo hasayay mule siyetena. Oonne onarraka waretena woyko bana siqena. Kaysoy de"ena gishawu Kariyaa gordyayika de"na. Asa worryay, wordotyay, eqay woyko hara ita asi dena. Ay mala nagarayka ganatyan dena.



14

Ganatiyan xoossara de"ishin aafuti dena. Ha'i dusan amanya asay keehipe azanyoogape dendagan issito issito yekosona. Shin ganatiyan Xoosay aafuta ubaka qucichana.



15


Hayqoyika ganatiyan deena. Xoossa asati merinawu godaara dana. Azanoyine yehooyika deena. Harge, shahoyne mogoyika dena. Ganatya de"iya ubbayika Xoossara merinawu ufaytidi dana.



16


Ubapeka bollan, ganate goda yesusan amanidane banta goda ootida natusane maca natusa (dicagetusaka). Ganatiyyan deo'o maxaafa giyoo maxaafay des. A bollaana asa suntay kumis. O suntay xafetako ereti? Yesusa amanida asa ubage de"es.

Ne suntay hegan disha?



17

Geeshsha maxaafasi wurseta qaalay ganatiyaba gidobay keehipe lo'es. "Geeshsha Ayyaanaynne bullashettiyaara, 'Haaya' yaagoosona. Saamettida asi ooninne haa yo, De'o haattaa koyiya asi ooninne coo ekko".



18

Ganattiya, Xosa lo"iya ketaa


Godaaa qaalaa geeshsha maxafaape Taarikiyaa

Dee"iosay

Yohaannisa 14; 2 Qoronttoosa 5;
Ajjuuataa 4, 21, 22

"Ne qaalaa birshshettai poo'uwaa immees."
Mazamure maxaafaa 119:130

19



60

60

20

Geeshsha maxaafan ha sohuwaan de"iya taarikee nuna medhdhidane nuuni a eranaadan koyiya keehipe keha xoossaba odees.

Xoossaay I nagara giyo ittaabaa nuuni ottogaa erees. Ha nagaraa gishshawu nuusi bessiyay hayiqo shini goddaay nuna keehipe siqiyooqaape dendaagan bar issi na"a yesuusa nu gishshaw masqaliyaa bolaa nu nagaraa gishshawu firdaa ekkanawu duge sa'a yeddiis. Hegaape sinttan Yessuusi ha sa'aa yiddi biis. Intekka yesuusan amaniddi intiyoo inte nagaraa I atto gaanatan oychiko I atto gess, yiddi intte garsaan aqees. Intekka ara merinawu dee"eta.

Hage tumma gi intte amaniko,
xoossaa hagapee kali deiyagatan Woossitte:
Siqoo yesusa, Ne xoossa gidiyooga, ta nagaraawu asa
kiyogaanne hayiqogaa qassi ha"i de'uwaan de"iyogaa amanaays.
Hayaana, ta de"uwako hayda, taani oratta de"uwaa danatane issi
gala nenaara merinawu danuwa banawu, ta nagaraa atto ga. Ne
na"addan danaadaninee ne azazuwaa kaalanawu maadda. Amin"i.

Uba gala gesha maxafa nabbabane xossara hasaya!
Yohannisa wongila 3 payduwa 16.